

t38_qc_lang4
(TMQRABXJGJ4WwRhzkVmrX5upFodL2PpMJKW)

October 27, 2020

Let $m1_qc_lang1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k9_qc_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_qc_lang4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2_qc_lang4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_finseq_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k7_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_qc_lang4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_qc_lang4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_trees_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k9_xtuple_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_qc_lang4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k9_qc_lang1 \\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_qc_lang4 X2 X0 X1) \Rightarrow (\forall X3.(m2_qc_lang4 \\ X3 X0 X1 X2) \Rightarrow (X3 \in k4_qc_lang4 X0 X1 X2)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k9_qc_lang1 \\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k9_qc_lang1 X0)) \Rightarrow (\forall X3. \\ (m1_subset_1 X3 (k9_qc_lang1 X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m1_trees_1 X4 \\ (k9_xtuple_0 (k2_qc_lang4 X0 X1))) \Rightarrow (\forall X5.((v1_relat_1 \\ X5) \wedge ((v1_funct_1 X5) \wedge (v1_finseq_1 X5))) \Rightarrow (((X4 \in k3_qc_lang4 \\ X0 X1 X2) \wedge (k7_finseq_1 X4 X5 \in k3_qc_lang4 X0 X1 X3)) \Rightarrow (X5 \in k3_qc_lang4 \\ X0 X2 X3)))))))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.\forall X1.\forall X2.((m1_qc_lang1 X0) \wedge ((m1_subset_1 \\ X1 (k9_qc_lang1 X0)) \wedge (m1_qc_lang4 X2 X0 X1))) \Rightarrow (\forall X3.(m2_qc_lang4 \\ X3 X0 X1 X2) \Rightarrow (m1_trees_1 X3 (k9_xtuple_0 (k2_qc_lang4 X0 X1)))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.\forall X1.((m1_qc_lang1 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k9_qc_lang1 \\ X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_qc_lang4 X2 X0 X1) \Rightarrow (m1_subset_1 X2 (k9_qc_lang1 \\ X0))) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(m1_qc_lang1\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1\ X1\ (k9_qc_lang1 \\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_qc_lang4\ X2\ X0\ X1) \Rightarrow (k4_qc_lang4\ X0\ X1\ X2 = \\ k3_qc_lang4\ X0\ X1\ X2))) \end{aligned} \quad (5)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0.(m1_qc_lang1\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1\ X1\ (k9_qc_lang1 \\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_qc_lang4\ X2\ X0\ X1) \Rightarrow (\forall X3.(m1_qc_lang4 \\ X3\ X0\ X1) \Rightarrow (\forall X4.(m2_qc_lang4\ X4\ X0\ X1\ X3) \Rightarrow (\forall X5.((v1_relat_1 \\ X5) \wedge ((v1_funct_1\ X5) \wedge (v1_finseq_1\ X5))) \Rightarrow ((m2_qc_lang4\ (k7_finseq_1 \\ X4\ X5)\ X0\ X1\ X2) \Rightarrow (X5 \in k3_qc_lang4\ X0\ X3\ X2))))))) \end{aligned}$$